

# O a tshobaela

Setswana

Kgato

3c



Gabogaisane Sikipa



Ulwazi  
Lwethu

**O a tlhobaela**

**Setswana**

**Kgato 3C**

ISBN: 978-1-77981-663-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Gabogaisane Sikhipa

Moranolodi: Matlhodi Vilakazi

Motshwantshi: Sinomonde Ngwane

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



# O a tlhobaela



**Gabogaisane Sikihipa**

Bosigong ba gompieno, Dithwasana o a tlhobaela. Ga a na boroko. O fetoga a fetogile. Molato ke eng? A tsoga fa gare ga mpa ya bosigo. O tlaa dira eng kgotsa a leba kae?





Dithwasana o nna le mmaagwe,  
MaDithwasana kwa motseng o o bidiwang  
Thwaseng. Matsatsing a, Dithwasana o  
akanya thata ka leina la gagwe. O ipotsa ka  
metlha gore leina le letlile jang. Gongwe a ka  
botsa mmaagwe. Gongwe mmaagwe o tlaa  
tenega. A ipotsa dipotso tse di sa feleng.



“Kamoso re tshwanetse go tsoga ka mahube. Ke go isa motseng wa Tlwadi go thwasa” ga bua MaDithwasana a sa bontshe setshego”. Dithwasana a sulafalelwa fa a utlwa mafoko ao. A ipona a kuelelsa e bile a epa ditlhare.





“Ke a kopa tlhe MaDithwasana mme, ga ke batle go thwasa. Ke sale monnye, ebile ga ke rate dingaka. Ga ke rate go dirisa ditlhare tsa setso. Ke batla go nna mooki.”

“Ke setse ke go tihopile. O tlike go thwasa.  
Ke go theile leina Dithwasana gonne ke  
baakanyetsa letsatsi le. Re tlike go tsamaya  
ka mahube.”







Bosigogare, Dithwasana a tsoga. A leba phaposiborobalo ka lorato. Aa ga a kitla a tseno mathateng ka seo a se akanyang? A ga a kitla a gopola mmaagwe?

*Thwa, thwa, thwa!* Ga utlwala modumo. Ke Dithwasana a tsamaya ka mo ntlong a thoba. A leka go fitlha modumo. Go lefifi mme ga a batle go dira modumo. Fa a ka thula sengwe, se ka tsosa modumo.





Fa a le mo tseleng, Dithwasana a bona monna a mo lebile. A tshoga, a iphitlha mo ditlhareng. Ga utlwala, thwa, thwa! Monna a goeletsa, “Ke mang yoo, a o motho?” Dithwasana a araba, “Ke nna tlhe rra!”

“O lebile kae bosigo jana mosimane? A ga o o tshabe diphologolo tse di tlhaga tsa naga? Nna ke Thutlwa. Bua ka bonako ke bosigo.”

“Leina la me ke Dithwasana, ke tswa motseng wa Thwaseng. Ke tshabela mme, MaDithwasana. O batla gore ke thwase. Ga ke batle go thwasa. Ke kopa thuso tlhe!”





“Tloga fa! Bana ba gompiano le tletse mekgwa e maswe. Ga le utlwelele batsadi. Le nna ke lethwasana, ebile ke dumelana le mmaago! Ga go na molato fa motho a thwasa!” Monna a bua a galefela Dithwasana.



Dithwasana a tloga ka pelo e e botlhoko a sa bona thuso. Ijoo wee! O tlike go dira eng? Dithwasana a utlwa medumo e e tshosang ya bosigo. Gongwe ke tau, kgotsa phokoje.





Thwa, thwa, thwa ! Dithwasana a tsamaya a leba kafa le kafa. Pelo e uba thata. A bona mosadi mongwe yo moleele a mo lebile. A leba kwa le kwa, a palelwa ke go tshaba. “Mosimane o ya kae? Nna ke Kgwako, bua ke utlwe”

“Leina la me ke Dithwasana, ke tswa  
Motseng wa Thwaseng. Ke tshabela mme,  
MaDithwasana. O batla gore ke thwase. Ga  
ke batle go thwasa. Ke kopa thuso tlhe!”






“Ga se mokgwa o siameng go tshabela batsadi,” ga bua mosadi. Dithwasana a simolola go lela. “Nka se kgone go go thusa. Goreng o sa batle thuso kwa go kgosi Kutlwanong kwa motseng wa Kutlwanong? Gatwe o rata go sireletsa bana” Kgwako a mo eletsa. Dithwasana a itumelela seo.

Thwa, thwa, thwa! Dithwasana a pagama dithaba le dithabana. A leba kwa ga kgosi Kutlwano, motseng wa Kutlwanong. O ne a bona thuso mme a ikutlwa a na le tshepo. Dinao tsa nna bofefo. A itlhaganela.








Dithwasana a fitlha kwa kgosing. A fitlhela monnamogolo yo o tlhogo e tshweu a ntse ka fa ntle. A kopa go bona kgosi, mme ba mo letlelela. A khubama fa pele ga kgosi a re, “Kgosi ya me, ke kopa thuso tlhe!”

“Tswelela, ke go thuse ka eng mosimane?” ga bua kgosi.

Leina la me ke Dithwasana, ke tswa  
Motseng wa Thwaseng. Ke tshabela mme,  
MaDithwasana. O batla gore ke thwase. Ga  
ke batle go thwasa. Ke kopa thuso tlhe!





Thwa, thwa, thwa! Kgosi Kutlwano le  
Dithwasana ba leba motseng wa Thwaseng.  
Ba fitlha ka pele gonne motse o ne o se  
kgakala. Kgosi a bitsa MaDithwasana. A bua  
le ena. Dithwasana a itumela thata. A santse  
a itumetse, a utlwa leina la gagwe le bidiwa.

“Dithwasana! Dithwasana! Tsoga! Ke nako ya go ya sekolong! O tlaa nna thari.” Mmaagwe a mo tsosa. Fa a bula matlho, a lemoga fa a le fa gae. Dithwasana a itumela thata fa a lemoga go re o ne a lora. Bathong e ne e le toro fela!





## Readers

### Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

### Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

### Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

### Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

### Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo





Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

